



UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE FDM WEBSITE-a

Poštovane kolege,

U nastavku ovog teksta biće opisan način upotrebe sajta Fakulteta za dizajn i multimediju <http://www.udg.edu.me/fdm/>


Početna stranica prikazana je na slici 1.



Slika 1. Prikaz početne stranice <http://www.udg.edu.me/fdm/>

U vrhu stranice, ispod naziva fakulteta na slici 2. nalaze se kategorije, pritiskom na iste otvara se nova stranica sa detaljnim informacijama. U ovom dijelu nalazi se **Foto galerija** – gdje su istaknute fotografije

sa vaših izložbi, odbrana diplomskih i sl. Pored nje je kategorija **Download** – gdje se u folderu *Za studente* nalaze sva pravila ponašanja, raspored nastave za tekući semestar, raspored ispita za tekući semestar i način plaćanja školarine za tekuću školski godinu. Ovo je najvažnija kategorija na ovom dijelu sajta za vas. Na kraju se nalazi kategorija **Kontakt** – ista je namijenjena isključivo budućim studentima, te se na pitanja postavljena ovim putem studentima koji imaju udg mail adresu ne odgovara.



Slika 2. Uvećan prikaz početne stranice <http://www.udg.edu.me/fdm/>

Događaji na FDM-u odnose se na najbitnija obavještenja poput rokova za prijavu ispita, informacija o izložbi studenata FDM-a i informacija o odbrani diplomskih radova studenata FDM-a. Svi događaji postavljeni u ovom dijelu sajta podrazumijevaju obavezno prisustvo svih studenata FDM-a.

Facebook ikona vodi na FB stranicu Univerziteta Donja Gorica.

Twitter ikona vodi na Twitter nalog Univerziteta Donja Gorica.

Google + ikona vodi na Google profil stranicu Univerziteta Donja Gorica.

Koverta ikona vodi na log in stranicu za UDG mail: <https://webmail.udg.edu.me/owa/>

Knjiga ikona vodi na pisanje mail-a (automatsko preusmjeravanje na Outlook) biblioteci UDGa.

U nastavku stranice nalazi se opcija **Današnje novosti** gdje su izlistana sva obavještenja. Obratite pažnju da se ovaj dio razlikuje za logovane i ne-logovane studente, jer informacije koje se tiču individualnog predmeta dostupne su samo za logovane korisnike.




Slika 3. Uvećan prikaz početne stranice <http://www.udg.edu.me/fdm/>

Login je opcija za pristup studentskim servisima.



1. U polje "e-mail" unosite UDG mail adresu
2. U polje "lozinka" unosite lozinku koju ste putem e-maila dobili od administratora na UDG mail.
3. Kliknite "Login"
4. Nakon prvog logovanja lozinku možete promijeniti
5. U slučaju zaboravljene lozinke, uplaćuje se 10 eura na žiro račun fakulteta, nakon čega se uplatnica dostavlja koordinatore sa pismenom molbom za izdavanje nove lozinke.

Slika 4. Login početne stranice <http://www.udg.edu.me/fdm/>




Slika 5. FDM Studentski panel <http://www.udg.edu.me/fdm/student/>

Poslednja predmetna obavještenja su obavještenja koja postavljaju predmetni predavači a koja se tiču prezetncija sa predavanja, dodatnog materijala, seminarskih i praktičnih radova i sl.

Poslednje novosti na portalu su informacije i obavještenja koja postavlja koordinator.

Promjena šifre vodi na novu stranicu



Slika 6. Promjena šifre

1. U gornjem desnom uglu odabrati stavku „Promjena šifre“
2. U polje „Stara šifra“ unijeti postojeću lozinku
3. U polje „Nova šifra“ unijeti novu lozinku
4. U polje „Nova šifra (ponovo)“ ponovite unos nove lozinke
5. Kliknite na Sačuvajte.

Napomena: Lozinka može sadržati mala i velika slova, brojeve i znakove ali pri unosu lozinke morate voditi računa da lozinku unosite na isti način na koji ste je unijeli pri promjeni lozinke nakon prvog logovanja.



Slika 7. Studentska oglasna tabla na studentskom portal

Prijavite ispite

Prijava septembar



Slika 9. Studentska oglasna table – Prijavite ispite

Ukoliko Vam se pojavi obavještenje da niste izmirili finansije, a smatrate da je greška do administracije, u obavezi ste odmah dostaviti mailom informacije na fdm@udg.edu.me zajedno sa fotografijom uplatnice.

Ukoliko zakasnite sa prijavom ispita u obavezi ste na žiro račun FDM uplatiti 30 eura. Nakon uplate, šaljete mail na fdm@udg.edu.me sa kopijom uplatnice. U mailu navodite i koje predmete želite da prijavite.


Pošaljite seminarski rad

Neki predavači preferiraju da im radove šaljete putem panela, drugima dostavljate elektronsku verziju mailom ili u hard copy-ju. Zbog veličine/težine radova na FDM, ova opcija nije preporučljiva za vaše radove izuzev kada su u pitanju eseji i seminarski koji ne sadrže fotografije i video-zapise.



Slika 10a. Pošaljite seminarski rad

1. Odaberete *Pošaljite seminarski rad*
2. Kliknite na opciju *Dodajte novi seminarski rad*
3. Odaberite File
4. U Opisu unosite naziv file-a
5. Iz drop down menija birate predmet
6. Kliknite na opciju *Sačuvajte*



Slika 10b. Pošaljite seminarski rad

Timski rad



Slika 11. Timski rad

Opcija se u ovom trenutku ne koristi.

Pišite nastavniku

Klikom na ovu ikonu, otvara se nova stranica koja vam omogućava da direktno napišete mail predavaču.

Slika 12. Pišite nastavniku

Dashboard



Slika 13. Dashboard

Kuća – ikona koja vas vraća na početnu stranicu panela

Maska – ikona vas vodi na “Moj profil”

Zvijezda – ikona vas vodi na “Aktivne prijave”

Brojčani – ikona vas vodi na “Moje ocjene”


Moj profil

Slika 14. Moj profil

Ova opcija sadrži lične informacije o studentu: adresa stanovanja, JMBG, broj telefona i sl.

Ukoliko neka informacija nije ispravna, u obavezi ste poslati zahtjev na fdm@udg.edu.me da se navedena informacija ispravi.


Aktivne prijave



Slika 15. Aktivne prijave

Ova opcija daje mogućnost da klikom na *Ocjene aktivnosti* za individualan predmet dobijete informaciju o svim ocjenama/bodovima na kolokvijumima, seminarskim radovima i sl.

Moje ocjene



Slika 15. Moje ocjene

1. U koloni *ECTS* nalaze se ECTS krediti za određeni predmet.
2. U koloni *Ocjena* nalazi se zaključna/konačna ocjena za određeni predmet.
3. Na dnu stranice se nalazi *prosječna ocjena* za studijsku godinu.